

Kotara ya 1 (matsatsi a 45)	Beke ya 1 27-29 Pherekong (matsatsi a 3)	Beke ya 2 01-05 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 3 08-12 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 4 15-19 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 5 22-26 Hlakola (matsatsi a 5)	Beke ya 6 01-05 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 7 08-12 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 8 15-19 Tlhakubele (matsatsi a 5)	Beke ya 9 le 10 23-26; 29-31 Tlhakubele(4 + 3 =7)
Dihlooho tsa SLKT	Ho mamela le ho Bua	2. Ho bala le ho Boha	3. Ho ngola le ho Nehelana	4. Dibopeho le melao ya tshediso ya puo					Poeletso ya mosebetsi
Dihlooho /Mehopolo, Bokgoni le Makgabane	<p>Poeletso ya mosebetsi wa Kereiti ya 11</p> <p>Tekanyetso ka baithutimoho malebana le teko ya motheo Dipusano ka teko ya motheo</p> <p>Kamohelo ya baithuti sehlopheng</p> <p>Tshohlang makgetha a ditema sa sengolwa/koranta kapa tsa diatekele tsa makasine</p>	<p>1. Puisana ya sehlopha ka makgetha a ditema</p> <p>2. Ho okola le ho tlodisa tema mahlo</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ruta kamoo kgutsufatso e ngolwang kateng</p> <p>4. Dibopeho tsa puo (dihonorifiki, mantswa a honyeditsweng, puo eo e seng ya semmuso)</p>	<p>1. Tshohla puo e sebediswang dikoranteng/diteme-ng tsa dingolwa</p> <p>2. Ho okola le ho tlodisa tema mahlo; ho ngola kgutsufatso</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Lengolo le yang koranteng</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u> Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Pebofatso</p>	<p>1. mohlala wa bonketsisane bo bontshang bokgoni ba ho botsa dipotso</p> <p>2. Seratswanakutlwisi so boeletsa tlolontswa e malebana le tema e balwang</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3 Tema ya kgokahano e telele: Mosebetsi wa TES wa3 <u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u> Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Ngola lenane la dipotso tse loketseng tse tla nehelana ka tlhahisoleseding</p>	<p>1. Ruta baithuti kamoo ba lokelang ho sebedisana le tema e mamelwang kateng [Sheba mohlala wa mesebetsi ya SBA]</p> <p>2. Seratswanakutlwisi so boeletsa tlolontswa e malebana le tema e balwang</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano: raporoto ya tlhahisoleseding</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u> Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Poeletso: Puo mmui le puo pehelo</p>	<p>1. Tema e mamelwang TES Mosebetsi wa 1</p> <p>2. Ho bala le ho boha Ho bala khathunu. Araba dipotso tsa yona.</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Moqoqo: Moqoqoqo wa phetelo</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u> Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Nehelana ka dinoutsu tse kgutsufatsang makgathe, fana ka tlhakiso</p>	<p>1. Inthaviu ka ngolophelo</p> <p>2. Ho bala ka botebo ngolophelo ya motho e ngotswe ke yena: ntlhakemo, mophethi le maikutlo</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ngola seratswana ka mophethwa ho tswa temeng ya sengolwa</p> <p>Ho ngola moqoq TES Mosebetsi wa 2 <u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u> Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Nehelana ka dinoutsu tsa mahokedi, fana ka tlhakiso.</p>	<p>1. Tshohla mookotaba le melaesa e amanang le ditema tse bohawang</p> <p>2. Matlafatso ya ditema tse bohawang bohawang Tlotlontswa e amanang le tema</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Fetolela ditema tsa dingolwa ho tse bohawang (phousetara, mmapa wa monahano, jj)</p> <p>4. Mahokedi</p>	<p>2. Ho balla hodimo ditema tsa dingolwa</p> <p>3. Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ngola imeili kapa leqephe la webosaete</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima tshebetso ya ho ngola:</u> Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. <u>Poeletso:</u> Potso ya 5 ya Pampiri ya 1</p> <p>TES Mosebetsi wa 4 <u>Teko e laolwang ya 1:</u> Tekokutlwisiso le Kgutsufatso</p> <p>KAPA Tekokutlwisiso le dibopeho le melao ya puo</p>

Moralo wa Ho Ruta wa Selemo: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 12 – KOTARA YA 1

Kotara ya 1 (e tswela pele) (matsatsi a 45)	Beke ya 1 27-29 Pherekong (Matsats a 3)	Beke ya 2 01-05 Hlakola (Matsats a 5)	Beke ya 3 08-12 Hlakola (Matsats a 5)	Beke ya 4 15-19 Hlakola (Matsats a 5)	Beke ya 5 22-26 Hlakola (Matsats a 5)	Beke ya 6 01-05 Tlhakubele (Matsats a 5)	Beke ya 7 08-12 Tlhakubele (Matsats a 5)	Beke ya 8 15-19 Tlhakubele (Matsats a 5)	Beke ya 9 and 10 23-26; 29-31 Tlhakubele (4 + 3 = Matsats a 7)
Tsebo ya mantlha e hlokwang		Tsebo ya mefuta e fapaneng ya diphatlatso: ho bapatsa, dimakasine dikoranta	Bokgoni ba ho etsa inthaviu, dingolwa- mekgabiso ya puo le semelo	Tsebo ya bokgoni ba ho mamela, ho ngola diraporoto	Ho ithuta dikhathunu; tlotlontswe	Puo: mahokedi – tumellano pakeng tsa moetsi le leetsi.	Makgetha a phousetara	Tsebo ya tshebetso ya ho ngola, mookotaba dingolweng	Bokgoni ba ho balla hodimo, diimeili
Mehloidi (ntle le bukakgakollo) ho matlafatsa ho ithuta	Mehloidi (ntle le bukakgakollo) ho matlafatsa ho ithuta	Dikoranta, dimakasini dipalekgutshwe https://qrqo.page.link/KU9d	Dikgetjhana tsa dikoranta tse nang le mangolo a yang koranteng, obitjhuari e tswang koranteng - ho ruta pebolo Tokomane ya Tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Seratswanakutlwisiso se tswang pampiring ya ditlhahlobo tse fetileng. Tokomane ya Tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Mohlala wa temakutlwisiso e mamelwang, mohlala wa raporo ya tlhahisoleseding Tokomane ya Tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Sheba mehlala ya mesebetsi ya TES Thothokiso Tokomane ya Tataiso ya ho ngola meqoqo le ditema tsa kgokahano	Vidio ya inthaviu e mabapi le ngolophelo	Ditema tse bohawang (Ho ithuta ka dikhathunu le dipapato) https://qrqo.page.link/wVDy	Dikhathunu le dipapato tse tswang dipampiring tsa dilemo tsa ho feta https://qrqo.page.link/1aGT
Tekanyetso e sa Hlophiswang: (Ho lokisa)	Teko ya motheo	Tlhakiso yah o ngola dikgutsufatso; ngola dikgutsufatso tse pedi	Ngola dikgutsufatso tse pedi tsa ho qetela tse tswang dipampiring tsa ho feta. Ngola lengolo le yang koranteng	Tlhakiso ya ho bala seratswanakutlwisiso	Tlhakiso ya ho mamela seratswanakutlwisiso	Ho ithuta dikhathutnu, Moqoqo wa phetelo	Dingolwa: manollo ya semelo sa mophetwa	Phousetara, mmapa wa monahano, dipampiring tsa dilemo tsa ho feta	Ditema tse bohawang; sebedisa dipampiring tsa dilemo tsa ho feta.
TES (SBA) Tekanyetso e Hlophisitsweng/ya semmuso)				TES MOSEBETSI WA 3 HO NGOLA Tema ya kgokahano e telele (30)		TES MOSEBETSI WA 1 TSA MOLOMO Tema e mamelwang (10)	TES MOSEBETSI WA 2 HO NGOLA Moqoqo (50) Wa phethelo/tlhaloso/ o nkang lehlakore/ wa kgang (ngangisano)/o tebisang maikutlo (wa boinahanelo)		TES MOSEBETSI WA 4 TEKO E LAOLWANG YA 1 (40) Tekokutlwisiso le Kgutsufatso OR Tekokutlwisiso le Dibopeho le melao ya puo

2021 Moralo wa Ho Ruta wa Selema: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 12 – KOTARA YA 2

KOTARA YA 2 (matsatsi a 51)	Beke ya 1 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4 03-07 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 5 10-14 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 6 17-21 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 7 24-28 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 8 31 Motsheanong-04 Phupjane (matsatsi a 5)	Beke ya 9 07-11 Phupjane (matsatsi a 5)	Beke ya 10 and 11 14-18; 21-25 Phupjane (4 + 5 = matsatsi a 9)
Dihlooho tsa SLKT	Ho mamela le hp bua		2. Ho bala le ho Boha	3. Ho ngola le ho Nehelana		4. Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo				POELETSO
Dihlooho /Mehopolo, Bokgoni le Makgabane	<p>1. Ho mamela inthaviu ya ho batla mosebetsi / tema ka inthaviu ya kopo ya mosebetsi mme a ngole dinoutso Hlwaya melemo e tobaneng le babotsuwa mme le arolelane mehopolole le sehlopha ka phaposing MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala tema e bopilweng ka mefuta e fapaneng ya ditema tsa mefutafuta ka botebo, bakeng sa ho etsa diphuphutso Hlahloba hore na dielemente tse ngotsweng le tse bohuhang di phehisa jwang moelelong Hob ala ka botebo papatso le puo e sebediswang papatsong</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Ngola puisano <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Boetsi le boetsuwa, Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa moithuti</p> <p>Tlotlontswe e amanang le tema e balwang.</p>	<p>1. Ho mamela inthaviu ya ho batla mosebetsi / tema ka inthaviu ya kopo ya mosebetsi mme a ngole dinoutso Hlwaya melemo e tobaneng le babotsuwa mme le arolelane mehopolole le sehlopha ka phaposing MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Ngola lengolo la kopo le tokomane ya boitsebiso le diphihlollo, mohl. bakeng sa ho kopa mosebetsi, basari, kapa ho kopa sebaka yunivर्सithing e le karabelo ya papatso <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Poeletso: Makgathe a leetsi Tshebediso ya ona</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi</p> <p>2. Ho bala ka botebo papatso. Puo e sebediswang dipapatsong</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama Momahanyoo ya moralo, mookotaba, le tlhahiso ya baphethwa MOSEBETSI WA TES 7</p> <p>3. Tema ya kgokahano e telele: Ngola lengolo/ seratswana se susumetsang o kgothalletsa filimi eo o e boneng, KAPA tekolokakaretso ya filimi <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Poeletso: Ho ngola ka tsela e susumetsang Dikgethi le mahlalosi Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa baithuti</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo tlhakiso ya ho bala Temakutlwisiso</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tlhakiso: ho ngola kgutsufatso <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Ho ithuta dibopeho le melao ya tshebediso ya puo tse tsamaellanang dipapatso le dikhathunu</p>	<p>1. Bonketsisane ba inthaviu ya mosebetsi MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng ho boeletsa sebopeliso sa semmuso sa tema</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ngola ditshupiso, ngola ditaello le imeili <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tsa dilemo tsa ho feta ho boeletsa thutapuo:Pampiri ya 1 Potso ya 5</p>	<p>1. Puo e etseditsweng diphuputso semmuso ka ntlha e itseng ya bophatlalatsi bo bohuhang, mohl. mefuta ya difilimi, mekgwa ya tlhahiso, nalane Bonketsisane ba puo ya semmuso: ho hlahisa sebui le ho etsa puo ya teboho MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo. Dayaloko / terama e nang le metswako ya dipuo (mohl: puo ya sehlotswana, slenge (puo e seng ya semmuso), mantwe a tswang dipuong tse ding, mohl. Eish! ka tla ka wela hara donga! Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj. Dipotso le dikarabo <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ho ngola ka tsela ya ngangisano/ kgang: etsa lenane la dintlha tse tshhehetsang le tse kgahlanong le tabakgolo <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> Tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4 Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa moithuti Tlotlontswe e amanang le tema e balwang.</p>	<p>1. Puo e etseditsweng diphuputso semmuso ka ntlha e itseng ya bophatlalatsi bo bohuhang, mohl. mefuta ya difilimi, mekgwa ya tlhahiso, nalane Bonketsisane ba puo ya semmuso: ho hlahisa sebui le ho etsa puo ya teboho MOSEBETSI WA TES WA 5 LE WA 6</p> <p>2. Ho bala ka botebo. diyaloko/terama Tsepamisa maikutlo hodima dayaloko, mekgwa ya kalaneng, (ha sengolwa se kgethilweng e le tshwansthisio, tsepamisa hodima ditaello tsa kalaneng, ntho tse etswang ka thoko, moaparo, phepafatso ya sefahleho (meikapo) jj. tse tobaneng le sengolwa) <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ngola moqoqo wa kgang/ngangisano <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4 Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola wa moithuti Tlotlontswe e amanang le tema e balwang.</p>	<p>1. Puo e etseditsweng diphuputso semmuso ka ntlha e itseng ya bophatlalatsi bo bohuhang, mohl. mefuta ya difilimi, mekgwa ya tlhahiso, nalane Bonketsisane ba puo ya semmuso: ho hlahisa sebui le ho etsa puo ya teboho 2.Hlalosa tema e bohuhang sehlopheng-mmama, tjhate, dinepe, moralo, manane, daekeramo, jj Fetolela tlhahisoleseding temeng ya sebopeliso se seng, j.k.mmama wa mnahano, lenane le tlatswang, jj.. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopeliso, semelo, jj Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng ho boeletsa sebopeliso sa semmuso sa tema <u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema ya kgokahano e kgutshwane: Ngola ditshupiso tse lebisang sebakeng se itseng se tsebahalang motseng kapa sebakeng se tsebahalang ka nalane e itseng. Fan aka dintlha tse hlahosang sebaka seo ho ka tema e</p>	<p>1. QETELLA mosebetsi ofe le ofe o salletseng morao wa dipopeho le melao ya tshebediso ya puo</p> <p>2. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dingolwa (P2)</p> <p>3. TLHAKISO ya bokgoni ba ho ngola (P3):tlhaloso ya dihlooho, selelekela se hohelang, kgodiso ya sehlooho le phethelo e ntle. Sebopeliso sa ditema, sebopeliso sa ditema tsa kgokahano</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dibopeho le melao ya tshebediso ya puo. (P1)</p>	

KOTARA YA 2 (e tswela pele.) (matsatsi a 51)	Beke ya 1 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)	Beke ya 2 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)	Beke ya 3 28-30 Mmesa (matsatsi a 3)	Beke ya 4 03-07 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 5 10-14 Motsheanong (matsatsi a 5)	Beke ya 6 17-21 Motsheanong	Beke ya 7 24-28 Motsheanong	Beke ya 8 31 Motsheanong-04 Phupjane	Beke ya 9 07-11 Phupjane (matsatsi a 5)	Beke ya 10 and 11 14-18; 21-25 Phupjane
Dihlooho /Mehopolo, Bokgoni le Makgabane	4. Temoho e hlokolosi ya puoa [Sheba tokomane ya CAPS leq. 45]						4. Boeletsa mantswe a hokahanyang le Makopanyi. Ho akaretsa le ho sheba dintho tse nkang lehlakoreng le le leng/tse nang le leeme.		bohawang kapa ka puisano e thusang moeti hoy a fihla sebakeng seo. (o ka sebedisa puo e sebediswang ka mehla) <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana 4. Boeletsa mahokedi le makgethi, Tlotlontswe e amanang le ditema tse balwang j.k. mantswe a supang dibaka, bolelele/bohole, tekanyo, jj.	
Tsebo ya mantlha e hlokwang	Tsebo ya dipapatslo le dikhathutnu Tsebo ya sebopelohle le makgetha a tema ya puisano	Sebopelohle sa ho ngola lengolo	Ditlhokeho tsa ho araba lengolo la kopo ya mosebetsi le tokomane ya boitsebiso le diphihlello	Tsebo ya dipapatslo Tsebo ya sebopelohle le makgetha a tema ya tekolokakaretso/tsa boikgopotso	Tsebo ya dipapatslo le dikhathutnu	Tsebo ya sebopelohle le makgetha a tema ya ditshupiso, ditaello le diimeili	Tsebo ya sebopelohle le makgetha a seratswana sa ngangisano/kgang		Tsebo ya sebopelohle le makgetha a tema ya ditshupiso, ditaello le diimeili	Momahanyo/ Poeletso ya mosebetsi wa Kotara ya 2

<p>Mehlopi (ntle le bukakgakollo) ho matlafatsa ho ithuta</p>	<p>Dipapatslo le dikhathutnu. Dipalekgutshwe Tokomane ya Tataiso ya ho Ruta le ho Ngola Meqoqo le Ditema tsa Kgokahano https://qrqo.page.link/KU9d</p>	<p>Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta</p>	<p>Mohlala wa lengolo la kopoya mosebetsi le tokomane ya boitsebiso le diphihlelo Tokomane ya Tataiso ya ho Ruta le ho Ngola Meqoqo le Ditema tsa Kgokahano</p>	<p>Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta Tokomane ya Tataiso ya ho Ruta le ho Ngola Meqoqo le Ditema tsa Kgokahano MCMA Video 2 Act 2 https://qrqo.page.link/14HJ</p>	<p>Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta</p>	<p>Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta (Dibopeho le melao ya Tshebediso ya puo; ho hlaola diphoso/ makgathe) Tokomane ya Tataiso ya ho Ruta le ho Ngola Meqoqo le Ditema tsa Kgokahano https://qrqo.page.link/3YPc</p>	<p>Mohlala wa seratswana/tema ya ngangisano/kgang Tokomane ya Tataiso ya ho Ruta le ho Ngola Meqoqo le Ditema tsa Kgokahano</p>	<p>Bukana ya Malebaleba a Tlhahlobo Dikeletso malebana le ho atleha Dipampiri tsa ditlhahlobo tsa dilemo tsa ho feta.</p>	<p>Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta Tokomane ya Tataiso ya ho Ruta le ho Ngola Meqoqo le Ditema tsa Kgokahano</p>	<p>Dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemo tsa ho feta</p>
<p>KOTARA YA 2 (e tswela pele.) (matsatsi a 51)</p>	<p>Beke ya 1 13-16 Mmesa (matsatsi a 4)</p>	<p>Beke ya 2 19-23 Mmesa (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 3 28-30 Mmesa (matsatsi a3)</p>	<p>Beke ya 4 03-07 Motsheanong (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 5 10-14 Motsheanong (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 6 17-21 Motsheanong (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 7 24-28 Motsheanong (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 8 31 Motsheanong-04 Phupjane (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 9 07-11 Phupjane (matsatsi a 5)</p>	<p>Beke ya 10 and 11 14-18; 21-25 Phupjane (4 + 5 = matsatsi a 9)</p>
<p>Tekanyetso e sa Hlophiswang: (Ho lokisa)</p>	<p>Dayaloko le tlhakiso ya dipapatslo le dikhathutnu – dipampiri tsa tlhahlobo tsa dilemo tsa ho feta</p>	<p>Dipotso tsa tlhahlobo tsa dingolwa malebana le tema Ditlhakiso tsa thutapuo – boetsi le boetsuwa</p>	<p>Lengolo la kopo le tokomane ya boitsebiso le diphihlelo, Tlhakiso ya thutapuo,, dipotso malebana le tema ya tlhahisoleseding</p>	<p>Lengolo le susumetsang, Tlhakiso ya thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta</p>	<p>Tlhakiso ya Tlhahlobo: Khathunu le papatso Boitlhakiso ba seratswanakutlwisiso se mamelwang</p>	<p>Mosebetsi wa Pampiri e felleltseng ya tlhahlobo ya ho feta.</p>	<p>Seratswana/tema ya ngangisano/kgang.</p>	<p>Tema ya Dipotso tsa sengolwa, tlhakiso ya thutapuo Tshebetso ya ho ngola</p>	<p>Ditshupiso Tlhahlobo ya dingolwa dipotso tse thehilweng temeng</p>	<p>Tlhahlobo ya dingolwa dipotso tse thehilweng temeng</p>
<p>TES Tekanyetso e Hlophisitsweng/ya semmuso)</p>	<p>Qala ka MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 MOSEBETSI WA TES WA 5 TSA MOLOMO Puo e hlophisitsweng (20) MOSEBETSI WA TES WA 6 TSA MOLOMO E LE NNGWE ya tse latelang: Ho balla hodimo ho hlophisitsweng/ Puo e sa hlophiswang/ho bua ho sa hlophiswang sehlopheng (20)</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 7 DINGOLWA Asaenemente (35)</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele</p>	<p>MOSEBETSI WA TES WA 5 le MOSEBETSI WA TES WA 6 e tswela pele</p>		

2021 Moralo wa Ho Ruta wa Selema: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 12 – KOTARA YA 3

KOTARA YA 3 (matsatsi a 52)	Beke ya 1 13-16 Phupu (matsatsi a 4)	Beke ya 2 19-23 Phupu (matsatsi a 5)	Beke ya 3 26-30 Phupu (matsatsi a 5)	Beke ya 4 02-06 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 5 10-13 Phato (matsatsi a 4)	Beke ya 6 16-20 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 7 23-27 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 8 30 Aug.-03 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 9 06-10 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 10 and 11 13-17; 20-23 Loetse (5 + 4=matsatsi a 9)
Dihlooho tsa SLKT	1. Listening en Speaking		2. Reading and Viewing		3. Writing and Presenting		4. Language	REVISION	TRIAL EXAMINATION	
Dihlooho /Mehopolo, Bokgoni le Makgabane	<p>2. Ho balla kgutsufatso Tema e tshehetsang mahlakore a mabedi, mme e a tsheheditse ka ho lekana</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ho ngola: Ngola tema ya kgokahano e kgutshwane, mohl. Ho ngola bukatsatsing, sephephetjhana, diphousetara, ditshupiso, papatso, ditaello <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Poeletso Dibopoho le melao ya puo P1 Potso ya 5</p>	<p>2. Ho bala ka botebo bakeng sa temoho ya tshebediso e hlokolosi ya puo, mohl. Puo ya boradipolotiki, ho tlaleho ka tsela e nang le tshekamelo.</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ho ngola ka tsela ya ngangisano/ kgang: etsa lenane la dintlha tse tshehetsang le tse kgahlanong le tabakgolo Etsa lenane la dintlha tsa ngangisan tse temeng balwang</p> <p>Ngola lengolo la semmuso o tshehetsa/ hlalosa/ kopa tshwarelo ka boitshwaro ba hao</p> <p><u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p>	<p>2. Tlhakiso ya seratswanakutlwisi so – Pampiri ya tlhahlobo ya selema se fetileng</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo & answers</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ngola moqoqo. <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Dintlha tsa setaele sa semmuso: tlotlontswe, dipolelo tse telele, mantswa sa honyetswang Thutapuo e reretsweng ho rarolla ditshita tsa ho ithuta ho tswa mosebetsing wa ho ngola Tlotlontswe maemong a tshebediso.</p>	<p>2. Ho bala ka botebo bakeng sa temoho ya tshebediso e hlokolosi ya puo mangolong a yang dikoranteng (sepheo le baamohedi ba ditaba; ntlha kapa mohopolo) sebedisa tema ya sengolwa</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ngola lengolo le yang koranteng, o araba malebana le tema e balwang O ele hloko maikutlo le lehlakore la hao.</p> <p>4. Temoho e Hlokolosi ya Dipuo: Moelelo o totobetseng le o patehileng Dikakanyo</p>	<p>2. Dipuisano tse malebana le dingolwa</p> <p>Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Ngola moqoqo: Mofuta o mong le o mong ho e 5. Tsepamisa maikutlo ho sebopoho le puo <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Dintlha tsa setaele: dipolelo tse telele.</p> <p>Thutapuo e reretsweng ho ribolla ditshita tse mosebetsing wa baithuti wa ho ngola</p>	<p>2. Ho bala ho tebileng ka diema tsa dingolwa: puo ya bonono, sebopoho, semelo, jj. Dipotso le dikarabo</p> <p><u>Ho ithuta dingolwa:</u> Thothokiso / Dipalekgutshwe /pale/terama</p> <p>3. Tema e kgutshwane ya kgokahano: Rala phoustara / bokantle ba mokotlana wa CD. Tsepamisa maikutlo hodima sebopoho le puo <u>Tsepamisa maikutlo hodima:</u> tshebetso ya ho ngola: Moralo, Mokgwaritso, poeletso, ho hlaola diphoso, le ho nehelana</p> <p>4. Dintlha tsa setaele tse malebana le mosebetsi o ngolwang</p> <p>Tlotlontswe e malebana le tema e balwang</p>	<p>2. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dingolwa (P2)</p> <p>3. TLHAKISO ya bokgoni ba ho ngola (P3):tlhaloso ya dihlooho, selelekela se hohelang, kgodiso ya sehlooho le phethelo e ntle. Sebopoho sa ditema, sebopoho sa ditema tsa kgokahano</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa tlhahlobo ya dilemong tse fetileng HO BOELETSA dibopoho le melao ya tshebediso ya puo (P1)</p>	<p>TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG: (250) Pampiri ya 1: Puo maemong tshebediso (80) – dihora tse 2 Pampiri ya 2: Dingolwa (70) – dihora tse 2½ Pampiri ya 3: Writing (100) – dihora tse 2½ *</p> <p>* Pampiri ya 3 e ka ngolwa pejana ka Phato</p>		

KOTARA YA 3 (e tswela pele.) (matsatsi a 52)	Beke ya 1 13-16 Phupu (matsatsi a 4)	Beke ya 2 19-23 Phupu (matsatsi a 5)	Beke ya 3 26-30 Phupu (matsatsi a 5)	Beke ya 4 02-06 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 5 10-13 Phato (matsatsi a 4)	Beke ya 6 16-20 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 7 23-27 Phato (matsatsi a 5)	Beke ya 8 30 Phato.- 03 Loetse	Beke ya 9 06-10 Loetse (matsatsi a 5)	Beke ya 10 and 11 13-17; 20-23 Loetse (5 + 4 = matsatsi a 9)
Dihlooho /Mehopolo, Bokgoni le Makgabane		4. Sebedisa maemedi le mabitsa a kang. <i>baipelaetsi, tseka, hlohlelletsa, marabele, baferekanyi, ho</i>								TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG
Tsebo ya Mantlha e hlokwang	Tsebo ya sebopeho le makgetha a ditema tsa kgokahano	Sebopeho sa lengolo la semmuso	Tsebo ya dintlha tsa setaele malebana le ho ngola	Tsebo ya dintlha tsa Temoho e Hlokolosi ya Puo		Tsebo ya sebopeho le makgetha a ditema tse kgutshwane tsa kgokahano				TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG
Mehlodi (ntle le bukakgakollo) ho matlafatsa ho ithuta	Dibuka tsa laeborari, disebediswa tse balwang, dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Tema ya puo ya dipolotiki	Dipampiri tsa ditlhahlobo tsa dilemo tse fetileng	Mehlala ya mangolo a yang dikoranteng				Bukana ya Malebaleba a Tlhahlobo Dikeletso malebana le ho atleha Dipampiri tsa ditlahlono tsa dilemo tsa ho feta.		
Tekanyetso e sa Hlophiswang: (Ho lokisa)	Dipotso tse malebana la tema ya dingolwa, Tlhakiso ya puo	Ngola lengolo la semmuso la kopo ya tshwarelo	Tlhakiso ya seratswanakutlwisiso Ho fana ka ditaello tse ngotsweng Tlhakiso ya thupapuo	Potso ya seratswanakutlwisiso se malebana le mangolo a yang dikoranteng Tlhakiso ya thupapuo	Poeletso ya mosebetsi: Dipotso le dikarabo tse malebana le ditema tsa dingolwa	Poeletso ya mosebetsi: Dipotso le dikarabo tse malebana le ditema tsa dingolwa	Dipotso tsa poeletso ya mosebetsi tse tswang ho P1 le P2			
TES Tekanyetso e Hlophisitsweng/ya semmuso										MOSEBETSI WA TES WA 8 TLHAHLOBO YA SEKAMAKGAOLAKGANG (250)

2021 Moralo wa Ho Ruta wa Selema: SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE KEREITI YA 12 – KOTARA YA 4

Kotara ya 4 (matsatsi a 47/49)	Beke ya 1 05-08 Mphalane (matsatsi a 4)	Beke ya 2 11-15 October (matsatsi a 5)	Beke ya 3 18-22 Mphalane Matsatsi a 5)	Beke ya 4 25-29 Mphalane Matsatsi a 5)	Beke ya 5 01-05 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 6 08-12 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 7 15-19 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 8 22-26 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 9 29 Nov. -03 Tshitwe. (matsatsi a 5)	Beke ya 10 06-(08) 10 Tshitwe. (matsatsi a 3/5)
Dihlooho tsa SLKT	<p>1. Ho mamela le ho bua 2. Ho bala le ho boha 3. Ho ngola le ho nehelana 4. Dibopeho le melao ya tshebediso ya puo</p>									
Dihlooho /Mehopolo, Bokgoni le Makgabane	<p>2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)</p> <p>3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano. (P3)</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)</p>	<p>2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)</p> <p>3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano. (P3)</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)</p>	<p>2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)</p> <p>3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano. (P3)</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)</p>	<p>2. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa ho ithuta ditema tse balletsweng le mawa a ho bala ka botebo bakeng sa boitokisetso ba ditlhahlobo tsa makgaolakgang (P1) <u>Dingolwa:</u> Boeletsa dikarolo tsohle tsa dingolwa, jk. mekgabisopuo, baphetwa, moralo, mookotaba, jj (P2)</p> <p>3. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa bokgoni ba ho ngola, tlhaloso ya dihlooho, dilelekela tse hohelang tsa meqoqo, ho hodisa sehlooho le phethelo e ntle meqoqong, sebopeho sa ditema, sebopeho sa ditema tsa kgokahano. (P3)</p> <p>4. Sebedisa dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng ho boeletsa dikarolo tsa puo (P1)</p>	<p>TLHAHLOBO YA MAKGAOLAKGANG: (matshwao a 250)</p>					

Kotara ya 4 (e tswela pele.) (matsatsi a 47/49)	Beke ya 1 05-08 Mphalane (matsatsi a4)	Beke ya 2 11-15 October (matsatsi a 5)	Beke ya 3 18-22 October (matsatsi a 5)	Beke ya 4 25-29 October (matsatsi a 5)	Beke ya 5 01-05 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 6 08-12 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 7 15-19 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 8 22-26 Pudungwana (matsatsi a 5)	Beke ya 9 29 Nov. -03 Tshitwe. (matsatsi a 5)	Beke ya 10 06-(08) 10 Tshitwe. (matsatsi a 3/5)
Mehlopi ntle le buka kgakollo) ho matlafatsa ho ithuta	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng					
Tekanyetso e sa Hlophiswang: (Ho lokisa)	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng	Sebetsa ka dipampiri tsa ditlhahlobo tse fetileng						